

Үүгүйн – бу күннэрээ

**БЭБИЭСКЭ СҮРҮН
БОППУРУОНЬА - ОТТООНЬУН**

Бэс үйлийн 29 кунуугор улусын баянчыга А.Т.Ноговцын бойжин салалынчны Собиатын чиний коллегийн мүнхийн зөвлөхийн хувьсатын түүстэй

Кийн ынырьзсаах муниндахсяа барыга алта болупурос турбуттап, оттооцун хамгаанытыгар боломенни соруктара бастакынан корүлүнүүгөр. Быйыл от үүнүүэ баланча учугайни болиэлэн түрән, оттоонунтаа балан бынныннаа. Улуука байыц 34500 тонна от оттоонуухтаа. Ийнликтэй салыштыктора тыи хаңайыстыбатын управлениестыгар түншисеңдөрдүүр, санасарын улгобиннитор, оттооцун хамгаанытыгар сорулаштары ытшылар. Сыллаа буларын күрдүк, оттоонун тэрэйин түбүктөрийн "Чурагчы" ТХПК улахан кемегүн оногор. Быйыл ыраах сыйтар Соловьев, Баксыц, Аръялаа, Чакыр тохиолдуктагын эмчилгээний үүт суюгутар тирээдэн турар. Бу күннөрэг улустан боломуочуунайдал уонна кураторлар ишиликтэй тахсанын, оттоонунтаа юзүүри усина үүту туттарын хамынтын бисэс, хаңайыстыбаларга сыйылжактара, ишилийнээгээ иштээ көрсүүхгээр муниндахтары тэжийнэгээн.

Салгыны улус баънлытын тутуу болуптурустарыгар сөлбүйиңчы В.М.Пермяков ишитиштерин оңордо. Баънлыты “Түпсаран оңоруу сылпыт” соруктарыгар тохлооң ирдэлбилиги туроруда, субзатри бирээр. Чурагчылар бу ултээ хайван даңбын ишитиш буларбыг эрзиннегер. Энбах ишитишк баланча үл-харкы комускеси ынта. Оюн түмүкгээр дыону астыннаар булаллара эрзиннегер.

Түмүкөө байыллык А.Т. Ноговицын энин Yeloo Бүлүүгэ ыбыльшахтах “Манчвары ооннүүлаарыг” болсунзний соруктарын ийтийнэрдээ. Ол күрдүк биридийн көрүүтэг төвийнээсээ зөвнө сыйыарын үзүүн тэрийн тууцан этгээдээ “Төрлийн, нийшилжүүлэгч, федерациялар тул түмэнэйн бирийн эрэ үүсгэхэж илүүнээрээ, сийхиин колюб,” – дийн байыллык бу болшууроос улахан сүйталаазын болицтээ.

A. ZAXAPOR

“БИИР НЫГЫЛ АРАССЫЙА” САХА СИРИН ОРДУК БЭЛИЭТЭЭТЭ

Бэс үйн 27 күнүгээр, «Бийр ныыгыл Арассынш» баартыйн съедин тумүүгүүн Годума барьбарыгар биниги оржүүлүүбүт тусла регионаалы болох тэрлийнбүр. Онон, Сахи ширээнд байсан депутатын «Бийр ныыгыл Арассынш» ислийн эзэн мэргийнхэн анаардагаа хөвьшигээ.

Тобо машина чөгчтүү бөрштүү?

Уруқсу жынырга биини ерестпүүбүлүсүбтік Хабаровской қырый обзотр Амурской уобалас күрдүк зебоң наһилизменъатык регионнаныры қытта куруутун биир испанийгизен күндерэз. Ол бынныңтынан, бойзбит депутаттын анардар күнштүлгө эмээ қыра атт.

Ол эрон быйыл Хабаровской, Амурской областей, Магадан, Камчатка уонна Чукотка инникиттин күрдүк бастакы нүөмөрдүүх регионалык белгүү үаскөнчилгөтөр. Онтон күннөрдөөлөөр айылых ахсаанинах нийтилгөннөлдөр Саха сиро үйүс нүөмөрдүүх белгүүнүн тусла анырылышына.

Бу олус дынундах улахан чөлөттөн, үрдүк биргизилген жүсөлттөштөхтүн, Госдумада «Бирий ныңыз Арассый» испилинин иштеген депутатты кылта аныңдар кызыры бизор. Егор Борисов бу белөө байылырын, белек саастабыгын праймериз көмбейликтара Галина Данникова, Юрий Куприянов, Чокур Гарильев, Владимир Аммосов уонна Сахамин Афанасьев кириллиттерин учугаттаха, биңиги Арассый Аударыссызбай Адамовтың сана саастабыгар ереспүүбулукттэн олус дынундах саастабыгынан кийин тааныпты.

Маның дъюнналаң чөпчөттиниң биориң сүрүн төргө тас үрүкөс сыйтар. «Биир нығытЫл Арассый» ыам ыйынааңы праймериңиң түмүгүнен Саха сирә дойың үрдүннен биир бастыг түмүгү көрдөрбүгэ. Бийнги алохтохторбут праймеризка ылгыншарын таңымал атас үрдүк этэ, үгүс ижилишинең алгох түнненрага күспастылан биңдүлхастарга онисоңор биашатең тишибетэгэ.

Өссе бир балык түгээ байыл «Бийр нынгыт Арассыбыш» инициатутта сыйдыбыг «паровозтарына» зэттаммыг практикагтан официально аюлаасына. Кандидаттар испилбокторигэр айдахын көпнөк билор регионнаар баяньткада эрэ киндердээр. Киндор ортолоругтар Сергей Собянин, Георгий Полтавченко, Аман Тулеев, Рустам Минниханов усунна Егор Борисов.

«Бийр ныңып Арассының» Генералның сабактун сөкүрөтөрү Серек Неверов манинаң бынаары: «Итээл айыых регионнанын лицензиягээр эр борилынно. Бу бийлиг акыныштыг Сокон байырынын, баартыяа бырагырамашын регистрацияламмыг эр кандидаттар юпсир кылаахтаар. Бийлик байланын регионнанын оюндоочторун ортолоругар авторитеттаки субъект

тар салайсаны кара баарлық аныктанып эттілігін, дебаптарға кынталарға улахан і суюпталаш...».

Айының эттөө, Егор Борисов, инициатор курдук ордук ыптыкшанар уонна норуг итэжүүлүп; биляас баарыйтага инициатор да эрөөврүү уонна тирээдүйнөөр регионнаар салайаччыларын ахсаанырыгыр кийрсөр. Онон бу, биниги саныах-пильгәр, иккис, афишируйдамматах, Саха сирги эр чөлчөтилилэх усулубойланы биэрор батышыннанын буолар.

Түнх барынга талбадырлар

Ырьыгалаан көрдөххө, билинги эзгүү
собуулжинийтэн уонна интэрнэтээр сөз
түбэснийгээртэн турар. Саха Сиро эмэг
чигчилжээг региональный болох инициатив
мандыгааттах уокуруука «Бири нылын
Арассый» баарлыгийн тандыг турбалыгар
собугодорыгээр эрэ тийгүйцээ. Ол эрэн билүүрүүц
баастакыгтан Егор Борисов баарлыгалар иконы
ардыларыгтар бири мандыгааттах уокуруктын
жээстээг улгасныгээрин улары борт сыйылтык
эзлэхээ. Кини санаатынан, ханийк баадар
быльбарга бутэвик тылы быльбардаачны элсэгээх.
Ханнийк баарлыг уонна канчилсан ордук үчүнтэйн
ноготг бойтгы бываарынхтаа.

Ол эрэн, Саха сирин баңылыга тарыйнай дыссынниң тутунары уонна үрдүкү баартыйы салшаттын бынаарынынтын толорору наадылаңбынан азғар. «Биңр ныңылт Арассый» даңыздартырын бары уон аյыс биңр майдантаса уокуруука турообат: «Сизрөзж Арассый» да баартыйы айыс уокуруука, ЛДПРлар - биес, коммунистар - үс уокуруука ыспылар, еесси иккى уокутук былархай баянгыйчи галимист.

«Биңир ныңыт Арассый» бағыттың сөзінің түмүгүн ырыптан, Егор Борисон мәнінкі элтк «Алын парнилардан уршыла дың, «Биңир ныңыт Арассый» тух зәнг сананы онтүсесіндең дың соруунан алорбад. уруккугаш үсіншіліктик дың туңугар снорор. Алтындар кирияткелир көмірдің биңиң үтешміб. бағыттың кураазабы зозынрабс. күни

Соңғылары киенник тарбияттар средствошар миттерийдаштышын.

